

## Тыллары быһаары

**Авва (арамей.) – Аðа.** Оðо аðатын ынтырар иñирэх тыла. Айыы Тойон Иисус Христос холобурун батыñан мангтайы христианнар Тангараны итинник ынтыраллара.

**Авраам** – еврей норуотун улуу төрүт өбүгэтэ, Тангара ураты сөбүлэхини онгорсубут киñитэ. Халбаннаабат бигэ итэбэллээх буолан, кини «Тангара доðоро» диэн ааты ылбыт.

**Агнец (слав.)** – аныыы-хара бырастыы буоларын туñугар сиэртибээ бэриллэр туюх да омсого суох бараан оðото. Киñи аймак аныытын-буруйун Бэйэтигэр ылынан, кинилэр тустарыгар өлөн быыыыы кэлбит Сибэтий Айыы Тойону прооктар манынык ааттаабыттар.

**Аðа баñылыктар (грек. пресбүтэрой, нууч. старейшины)** – аðабыттары кытта тэнгнэ еврей норуотун олоðун салайсар баскөс дьон; сорохторо синедрион (Үрдүкү Сүбэ) чилиэннэрэ буолаллара.

**Аðабыт (грек. һиэрэус, нууч. священник)** – Былыргы Израильга: Моисей Сокуонугар ыйыллыбыт сүөхүнү, көтөрү, бурдугу аныы толугар сиэртибэ биэрэн Тангараðа сулууспалыыр киñи. Израильга, Сокуон быыытынан, Левий удьуордарыттан ураты атын ким да аðабыт буолар кыаðа суоðа.

**Аллилуйя (евр.) – Айыы Тойону айхаллаан.** Еврейдэр Тангараны үөрүүлээхтик урудуур-айхаллыыр тыллара.

**Аминь (евр.) – дынг чахчы оннук.** Иудейдар уонна христианнар Тангараðа үнгүүлэрин түмүктуýр тыллара.

**Апостол (грек. апостолос) – сорукка ыытыллыбыт киñи.** Санга Кэс Тылга: Иисус Христос талан ылан Тангара Саарыстыбытын туñунан Евангелиены иñитиннэртэрэ ыыппыт үөрэнээччитэ, миссионер. Мангтайы христианнар Иерусалимнааðы церковтарын Апостоллар салайаллара.

## Тыллары бынаары

---

**Аран ыарыы** – былыр тирии ыарыытын араас көрүнгүн барытын бу курдук ааттыллара. Аран буолбуттары кирдэхтэр диэн ааттаан, дьонтон-сэргэйтэн үүрэллэрэ. Ажабыт ыарынаңы сирийэн көрөн баран, үтүөрбүт диэтэйинэ, киңи урукку олор-бут сиригэр-уотугар төннөрө.

**Архиерей** (*грек. архиэрэус, нууч. первосвященник*) – Тангара үлэхиттэрин иерархиятын баңылыга. Бу унгулуччулаах солотун таһынан кини өссө синедрион салайааччыта этэ. Архиерей дойду политической олојор улахан сабыдыаллаа.

**Асия** – арбаантны Турция сиригэр баар, былышы Рим империятыгар киирсэр уобалас. Бу уобаласка Мисия, Лидия, Фригия уонна Кария сирэ-ута киирсэрэ. Кин куората Ефес этэ.

**Биэс уонус күн бырааһынныыга** (*евр. Шевуот*) – Паасха кэнниттэн биэс уон күн буолан баран бэлиэтэнэр Үүнүү бырааһынныыга. Бу бырааһынныыги еврейдэр Иерусалимнга көрсөргө дьюлуһаллара.

**Быһыны, быһыллыны** (*грек. пэритомэ, нууч. обрезание*) – еврей үгэхин быһыытынан уол ођо төрөөбүтэ ахсыс күнүгэр миэстэтин үнүк бүрэдэхинин быһан ылсы. Бу булгуччу тутуңуллар сиэр-туом – Тангара Авраамы кытта сөбүлэхни онгорсубутун бэлиэтэ – ођону Тангара норуотугар киирсэрин көрдөрөр.

**Быһынааччы** (*грек. Сотэр, нууч. Спаситель*) – Мессия, Христос, киңи аймаңы буруйтган-аныбыттан, хара дъайтан, өлөр өлүүттэн быһыны кэлбит Иисус Христос Айын Тойон.

**Вавилон** – Месопотамия саамай бөдөнг куораттарыттан биирдэстэрэ, элбэх дойдуну сэриилээн үлбүт Вавилон империятын киннэ. Бу империя сэриилэрэ б. э. иннинээђи 587 с. Иерусалимы урусхаллаабыттара, Израиль норуотун билиэн ылан кулут онгостубуттара.

**Веельзевул** (Баал-Зебул) – *саҳсырђа танарата*. Куһађан тыннап тойоннорун сатана аата. Бу аат Израиль ыаллыны омуктара сүгүрүйэр тынннарын Ваал-Зебуб аатыттан ўескээбит.

**Галилея муората** (Тивериада муората) – Галилеяда баар күөл. Саамай кэтириир сирэ 11 км, үнүна 21 км. Атын аата – Генинисарет (*евр. Киннерет*).

**Геенна** (*евр. Ге-Хинном*) – Иерусалим соҕуруу-арбаа өттүгэр баар хочо. Былышы бу хочо ё эмэгэттэргэ дьону сиэртибэ биэрэллэрэ. Биһиги эрабыт иннинээђи II үйэттэн ыла бу тыл

## Тыллары бынаары

---

аныылаахтар өлөн баран бүтәниктээхтик накаастанар-буруйданар сирдэрин символа буолбута.

**Голгофа** (*арамей.* Гулгулта, *евр.* Гулголет) – *бас унуоңа.* Иерусалимтан чугас тураг томтор; омос көрүүгэ киши чөмчөкөтүн санатарын ишин маннык ааттаммыт буолуон сөп.

**Давид** – биниги эрабыт иннинээбы 1055–1015 сс. Израилы салайбыт улуу ыраахтаабы, Саалтыр (Псалтиры) үгүс ырыаларын, үнүүлэрин сурийбут поэт, пророк.

**Давид Уола** – Иисус Христос аата. Сирдээбى олоðор кини Давид ыраахтаабы удьуора этэ. Күүтүүлээх Быынааччы, Суруйууларга этиллэринэн, Давид удьуора буолуохтаабы, онон Иисус Христоңу маннык ынгырыы Кини Быынааччы буоларын аңа-жастык билиниигэ тэнгнээбэ.

**Динарий** (*лат.*) – Рим үрүн көмүс манныяата, үлэһит күннээбى орто хамнаха.

**Евангелие** (*грек.* Эвангелион) – Санга Кэс Тылга: мянгнай Танара Саарыстыбата чуганаабытын туһунан, онтон кэлин Иисус Христос барбытын кэннэ, Христос киши аймаңы буруйтсан-анысыгтан, хара дъайтан, өлөр өлүүттэн өрүүхүйээри өлөн баран тиллибитин туһунан үөрүүлээх ихитиннэрий. Кэлин «Евангелие» диэн тыл «Иисус Христос туһунан суругунан кэпсээхин» диэн суолтаа туттуллар буолбута.

**Илгэлээх үтүө** (*грек.* харис, *нууч.* благодать) – Танара тапталы, үтүө сыйыана, дьонгно биэрэр алгыстаах күүхэ-кудэбэ.

**Исайя** – Иисус Христос киши аймаңы быыныы кэлиэхтээбин ураты чаңылхайдык туоһулаабыт пророк.

**Киши Уола** (*евр.* Бен-адам, *арам.* Бар-наша, *нууч.* Человеческий) – Эргэ Кэс Тылга «киши, өлөр оноһуулаах» диэн суолтаа туттуллара. Иисус Христос бу ааты ылыныыта истээччилэргэ Даниил пророк (Дан 7:13) кэнэбэс кэлиэхтээх Христос туһунан төлкөлөөбүтүн санатыахтааба.

**Кириэскэ тирии** – былыргы Рим империятыгар бүрүстүүпүн-ньюктэри накаастаан өлөрүү биир саамай ыар көрүнгэ. Кириэскэ харажаламмыт киши хас эмэ күн устата сору-мунту көрөн өлөрө. Аймахтара, чугас дьонноро, улахан эрэйинэн үрдүкү тойоттортон көнгүллэтэн эрэ баран, кинини харайар кыахтаахтара.

## Тыллары бынаары

---

**Кураайыма** – киһитэ-сүөһүтэ, уута, ото-маһа суюх, элбэх хайалаах кураайы, таас сир. Хотооллоругар тамариск, акация, терновник эрэ үүнэр, хаһан эмэ ардах түстэжинэ, от быгар.

**Кэс тыл хоппото** – Иерусалимгэ баар Тангара Дьиэтин Сибэтийтэн Сибэтий хоһугар тураг хоппо (кээмэйэ бына холоон – 115×70×70 см). Бу акацияттан онгоуллубут, истиин-тастыын кыбыл көмүхүнэн бүрүллүбүт хоппо инигэр икки дъапталца тааска суруллубут Тангара Уон Кэриэхэ, кыбыл көмүс иниккэ кутуллубут маанна (**маанна** бынаарытын көр) итиэннэ Аарон көбөрө тыллыбыт ўөл мас тайаңа угуллан турбуттар.

**Левиттэр** – Иаков уолун Левий удьуордара. Моисей Сокуонун бынытынан левиттэр сулууспа кэмигэр аಚабыттарга көмөлөһөр эбээхинэстээхтэрэ.

**Легион** – Рим 5-6 тынынча киһилээх сатыы сэриитин холбоонула.

**Маанна** – Израиль норуота Синай иччитэх сирин устун 40 сый устата көһө сырыйтабына, Тангара халлаантан түхэрбит үргүн куруппаны санатар миннүигэс аһа.

**Моисей** – Израиль норуотун кулуттааһынтан (Египет сирийтэн) бынаан таһаарбыт, Тангара Сокуонун бар дьонугар тиэрдидит улуу пророк.

**Осанна** (*евр. ношиана*) – *бынаа бинигини*. Иудеяңа ыраахтаа-былары айхаллыыр тыллара.

**Отуу бырааһынныга** (*евр. Суккот, нууч. Күщөй праздник*) – бастаан күһүнгү виноград хомууруун бырааһынныга этэ. Бу бырааһынныгы отууга олорон бэлиетииллэрэ. Кэлин еврейдэр өбүгэлэрэ Синай иччитэх сиринэн көһө сыйлдан отууга олорбуттарын санатар бырааһынныкка кубулуйбут.

**Паасха** (*арамей., евр. Песах*) – еврейдэр өбүгэлэрэ Египет хабалатыттан босхоломмуттарын бэлиетиир саамай улуу бырааһыннык. Нисан ый (кулун тутар ортото-муус устар ортото) 15 күнүгэр ылышлар. Паасха кэмигэр аһытылаах килиеби сири Сокуон боборо. Иерусалим олохтоохторо уонна үнэ-сүктэ кэлбит дьон 10–15 киһилээх бөлөхтөргө арахсан бииргэ аһыллара. Аһылыкка бараан ојотун, атыннык эттэххэ «паасханы», сииллэрэ.

## Тыллары бынаары

**Понтий Пилат** – биңиги эрабыт 26–36 сс. Рим императора Иудеяңа анаабыт баылыға.

**Пророк** (*грек.* профэтэс) – Тангараңа чугас, Кини этэрин дьонгі тиәрдәр киңи. Эргэ Кэс Тыл кәмигәр Тангара еврей норуотугар әлбәх пророгу биәрбитә. Киниләр сиргә Иисус Христос кәлән бар дыон туңугар толук буолохтааңын берт әлбәх сыл инниттән өтө көрбүттәрә, бүтәр уңук кәлләжинә, Иисус Христос иккинин әргиллән аан дойдуну дүүллүөн иннигәр туюх буолохтааңын төлкөлөөбүттәрә.

Саңа Кэс Тылга Тангара этэрин дьонгі тиәрдәр, иһитин-нэрәр христианнар эмиә пророктар диән ааттаналлар.

**Равви, Раввуни** – *тойонум*. Еврейдәр итәбәләг үәрәтәр киңини ытықтабылаахтық ыңғырап тыллара.

**Саддукейдар** (*евр.* цаддиким) – былыргы Израиль религиознай-политический олоðор улахан сабыдыаллаах Тангара үләһиттәрә, аңа баылыктар. Киниләр фарисейдары утараллара, суруллубут Сокуону эрә билинәлләрә, Аанныаллар баалла-рын, өлбүттәр тиллиәхтәэхтәрин итәбәйбәт этиләр.

**Самария олохтоохторо** – Иудея уонна Галилея иккى ардыларынааңы Самария (Шомрон) уобалаңыгар олорор, атын омуктары кытта булкуспүт еврейдәр. Итәбәлләрә Тораңа (Моисей биәс кинигәтигәр) олоðурара. Политикаңа, сиәргә-туомнә, итәбәлгә тыл тылларыгар киирсиспәт буоланнар, иудейдары кытта өстөһөллөрө.

**Сана Кэс Тыл** (*грек.* Кайнэ Диатэкә, *нууч.* Новый Завет) – саңа сөбүләһии, дуогабар, сойуустаңы. Тангара дыону кытта саңа сөбүләһии түһәрсиәхтәэжин туңунан пророктар Эргэ Кэс Тыл кинигәләригәр эрдәттән өтө көрөн эппиттәр. Иисус Христос сиргә олорон ааспыт олоðо, үәрәппит үәрәбә, киңи аймах буруйун-аныбытын боруостаан кириәскә өлүтә, килбиәннәэх тиллиитә барыта Тангара киңи аймаңы кытта онгорсубут саңа сөбүләһинитә буолбуга. Саңа Кэс Тыл былыргы грек тылынан суруллубут 27 кинигәләэх.

**Сибәтиәйдәр** – Саңа Кэс Тылга: Тангара дыно, христианнар.

**Синагога** – еврейдәр Тангараңа үнгәр, Сокуону үәрәтәр, мун-нъаҳтыыр, дыялаларын-куолуларын бынаарсар дыиэләрә.

**Синедрион** (*евр.* санхедрин, *грек.* сүнедрион) – еврей норуотун Рим саба баттыыр былааңыттан харыстыыр соруктаах, итәбәл,

## Тыллары быһаары

---

быраап, суут дыялатын быһаарар үрдүкү дъаһал тэрилтэтэ. Синедрион 71 чилиэннээбэ (аһабыыттар, аһа баһылыктар, сокуон-нүүттар, фарисейдар, саддукеидар). Салайааччылара архиерей этэ.

**Скиния, Туоһулаанын Скинията (грек.)** – еврейдэр Синай иччи-тэх сирин устун көһө сылдьар кэмнэригэр Тангараџа үнэргэ-анаан онгостуммут баай-талым көстүүллээх сүүнэ улахан ба-лааккалара (устата 14 м, туората 4 м, үрдүгэ 5 м). Инигэр кэс тыл хоппото ууруллара.

**Смоковница** – Палестинада дэлэйдик үүнэр кэтийт сэбирдэхтээх миннүүгэс отонноох мас.

**Сокуон** (Моисей Сокуона, грек. номос, нууч. закон) – Тангара Синай хайатын үрдүгэр Моисейга биэрбит сокуоннаах ыйыылара-кэрдиилэрэ. Кинини кытта сөбулэхий түхэrsibit Израиль норуота бу кэриэстэри халбаннаабакка тутуутохтаа-ђа. Еврейдэр атын омуктары «Сокуона суюхтар» диэн ааттыллара. Библия мангтайгы биэс кинигэтэ эмиэ «Сокуон» диэн ааттанар. Бу кинигэлэргэ Тангара норуокка Моисейнан бэр-дэрбит кэриэстэрэ, ыйыылара-кэрдиилэрэ киирбигтэр. Еврей Библиятын кинигэлэрин барыларын түмэн «Сокуон уонна Пророктар» диэн ааттыыллара.

**Сокуоннүүттар** (грек. грамматэус, нууч. книжник, законник) – Суруйуулары, чуолаан Моисей Сокуонун, диринник ырытан чинчийэр үөрэхтээх дьон; үксүлэрэ фарисейдар этилэр.

**Субуота** (евр. шаббат, грек. саббатон) – сынньялан. Еврей халандаарыгар нэдиэлэ сэттис күнэ. Бу Тангараџа анаммыт ытык күнгэ ханнык да үлэ көнүллэммэ. Субуота сынньяланга бээтинсэ киэхэ күн киирбитин кэннэ, мангтайгы үс сулус та-ђыстађына, сађаланара.

**Тангара Дыиэтэ** (грек. хиэрос, наон, нууч. храм) – иудейдар Тангараџа сүгүрүйэр, сулууспалыыр, сиэртибэ биэрэр Храмнара, кинилэр норуогт быһыытынан сомођолоууларын бэлиэтэ. Тангара Дыиэтэ Иерусалимга эрэ баара. Кини Сибэтийтэн Сибэтий хоңугар архиерей эрэ сылга биирдэ киирэн, бэйэтин уонна Израиль дьонун буруйун-аныытын иһин сиэртибэ биэрэрэ.

Айыы Тойон Иисус Христос өтө көрөн эппитин курдук, б. э. бастакы үйэтин 70 сылыгар римляннаар Тангара Дыиэтин төрдүттэн урусхаллабыттар.

## Тыллары бынаары

---

**Тангара Дьиэтин Үрааһырдыы бырааһынныга** (*евр.* Ханука) –

Сирия баылыга IV Антиох Епифан Тангара Дьиэтин үс сыл устата тэпситетин-киртиппитин кэннэ, б. э. иннинээбү 1164 с. хат ырааһырдан, сибэтий гынан, Тангараңа анаабыттарын бэлиэтиир иудей бырааһынныга.

**Фарисейдар** (*евр.* перушим, *арамей.* перушайя) – былышры Иудея олоёор улахан сабыдыаллаах религиознай бөлөх. Кинилэр Моисей Сокуонун, сиэри-туому, үгэстэри энгкилэ суох туунарга дъулуһаллара, норуоттан эмиэ ону ирдииллэрэ, Аанныяллар, абааһылар баалларын, өлбүттэр кэнэжэс тиллиэхтээх-тэрин итэбэйэллэрэ.

**Хоруп** – Палестинаңа өлбүт дьону хайа куонхалайдарыгар эбэтэр очуос таастарга хәһыллан оноһуллубут улахан хаспахтарга – склептэргэ харайаллара. Бокуонньюгу үчүгэй сыйтаах арынан оюнуохтаан баран, танаска суулуллара уонна истиэнэни кыйя туар таас ыскаамыйдаа уураллара. Кини төнкөйөн эрэ баран киирэр намынхан ааннарын, кыыл, көтөр буулаабатын диэн, улахан сымара таастарынан бүөлэйтэллэрэ. Ардыгар хаспах таһыгар кыракый сад үүннэрэллэрэ.

**Эргэ Кэс Тыл** (*грек.* Палайа Диатэкэ, *нууч.* Ветхий Завет) – Тангара Израиль норуотун кытта Синай хайатыгар онгорсубут сөбүлэхинитэ. Бу сөбүлэхини бынастынан Тангара дьону кытта ураты сиһынгна киирэр, кинилэри өрүүтүн арангаччылыых буолар, оттон дьон Кини этэр кэс тылын толоруохтаахтар.